

CONEO

# Ideje koje se isplate.

Mesečni Bilten

Januar, 2026.

CONEO.RS

## 1.

### **DIGITALIZACIJA BOLOVANJA U SRBIJI: „E-BOLOVANJE – POSLODAVAC“ STUPA NA SNAGU**

Od **1. januara 2026. godine**, poslodavci u Srbiji biće u obavezi da dokumentaciju vezanu za bolovanje **preuzimaju i obrađuju isključivo putem softverskog rešenja „e-Bolovanje – Poslodavac“**. Ova obaveza proizlazi iz novog **Zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju privremene sprečenosti za rad**, kojim se uvodi centralizovan i potpuno digitalizovan sistem evidencije bolovanja.

Novi sistem ima za cilj unapređenje komunikacije između poslodavaca i **Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje**, ukidanje papirne dokumentacije i značajno smanjenje administrativnog opterećenja uz bržu obradu zahteva. Svi poslodavci – uključujući državne organe, javne ustanove, privredna društva i preduzetnike sa zaposlenima – moraju se registrovati i obezbediti pristup sistemu najkasnije do **1. januara 2026. godine**.

Preduzetnici bez zaposlenih imaju dodatni rok do **1. januara 2027. godine**, uz mogućnost dobrovoljnog ranijeg uključivanja.

Od **1. aprila 2026. godine**, sva produženja bolovanja duža od 30 dana takođe će se obrađivati isključivo kroz ovu digitalnu platformu. Sistem omogućava elektronski prijem potvrda o bolovanju, podnošenje zahteva za naknadu zarade, kao i dostavljanje odluka lekarskih komisija kroz bezbedan i standardizovan interfejs.

Neusklađenost sa propisanim obavezama može rezultirati **novčanim kaznama u rasponu od 5.000 do 200.000 dinara**, zbog čega se poslodavcima preporučuje pravovremena tehnička priprema, imenovanje odgovornih korisnika i upoznavanje sa novim digitalnim procedurama.

## 2.

### IZMJENE PRAVILA FISKALIZACIJE U SRBIJI – PRODUŽEN ROK ZA PRODAJU NA PIJACAMA

Dana **4. decembra 2025. godine**, Vlada Republike Srbije usvojila je izmjene Uredbe kojom se utvrđuju djelatnosti izuzete od obaveze evidentiranja prometa na malo putem elektronskih fiskalnih uređaja. Izmjene su objavljene u „**Službenom glasniku RS**“, br. **110/2025**, a stupile su na snagu **12. decembra 2025. godine**.

Jedna od najvažnijih novina je **dodatno produženje prelaznog perioda za prodavce koji posluju na pijacama i sličnim prodajnim mjestima**. Ovi subjekti i dalje **nisu u obavezi** da koriste elektronske fiskalne uređaje za evidentiranje prometa na malo i primljenih avansa.

Prema izmijenjenoj uredbi, **novi rok za obaveznu fiskalizaciju** za ovu kategoriju prodavaca je **31. decembar 2026. godine**. Do tada, prodavci na pijacama ostaju izuzeti od obaveza e-fiskalizacije.

Ovo produženje odražava kontinuirane napore nadležnih organa da pronađu **prikladno i praktično rješenje** za uključivanje ove specifične djelatnosti u sistem fiskalizacije. Ipak, subjektima u ovom sektoru preporučuje se da **prate dalji regulatorni razvoj** i započnu pripreme za buduće uključivanje u elektronski fiskalni sistem.

## 3.

### RETROAKTIVNA NAPLATA DOPRINOSA ZA VLASNIKE DRUŠTAVA U SRBIJI

Poreska uprava Republike Srbije započela je **po službenoj dužnosti podnošenje poreskih prijava (obrazac PP OD-O)** za osnivače društava sa ograničenom odgovornošću koji su bili **aktivno uključeni u poslovanje**, ali nisu prijavili niti plaćali obavezne doprinose za socijalno osiguranje. Ove prijave se podnose **retroaktivno, počev od oktobra 2021. godine**.

Ovim korakom razjašnjava se dugogodišnja zablude da vlasnici društava nemaju obavezu plaćanja doprinosa ukoliko nisu formalno zaposleni. Važeći propisi jasno definišu da se **svaki oblik aktivnog angažovanja** – uključujući zakonsko zastupanje, upravljačke aktivnosti ili donošenje poslovnih odluka – smatra radom i samim tim **povlači obavezu plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje**.

U praksi to znači da Poreska uprava **mesečno automatski podnosi poreske prijave** za neusklađene osnivače, najčešće nakon 15. u mesecu. Obveznici imaju mogućnost da izvrše ispravke kroz **izmenjene poreske prijave** ili podnošenjem **zahteva za ispravku greške (ZIG)**, ukoliko za to postoje osnove.

Posebno je važno naglasiti da se na neplaćene doprinose obračunava **zakonska zatezna kamata**, koja na godišnjem nivou može **premašiti 40%**, čime se značajno uvećava ukupna obaveza.

Vlasnicima društava se zato preporučuje da **preispitaju svoj stvarni status i stepen angažovanja u društvu**, te da blagovremeno obezbede pravilno prijavljivanje i izmirenje doprinosa, kako bi izbegli dodatna poreska opterećenja, kamate i mere prinudne naplate.

## 4.

### POREZ NA IMOVINU U BEOGRADU RASTE ZA 5–5,5% U 2026. GODINI

Skupština grada Beograda usvojila je odluku o **usklađivanju prosečnih cena nepokretnosti**, koje se koriste kao osnov za obračun **poreza na imovinu u 2026. godini**. Kao rezultat ove odluke, vlasnici nepokretnosti mogu očekivati **prosečno povećanje godišnjeg poreza na imovinu od 5–5,5%**.

Porez na imovinu utvrđuje se na osnovu **prosečne cene po kvadratnom metru uporedivih nepokretnosti u istoj zoni**, uz korekcije za amortizaciju u zavisnosti od starosti objekta. Ažurirane cene odražavaju kretanja na tržištu nekretnina i primenjuju se ravnomerno na sve nepokretnosti unutar definisanih zona.

Najveće povećanje poreza očekuje se kod **garaža**, usled značajnog rasta njihove tržišne vrednosti tokom prethodne godine. U pojedinim zonama, cene garaža približile su se vrednostima manjih stambenih jedinica, što direktno utiče na poresku osnovicu.

Odluka se primenjuje na **14 stambenih i poslovnih zona** na teritoriji Beograda. Granice zona se nisu značajnije menjale poslednjih godina, što znači da povećanje poreza proizlazi prvenstveno iz **novih procena vrednosti**, a ne iz promena zoniranja.

Vlasnicima nepokretnosti preporučuje se da ovo povećanje uzmu u obzir prilikom **planiranja poreskih obaveza za 2026. godinu** i procene ukupnih troškova vezanih za imovinu.

## 5.

### IZMJENE PRAVILNIKA O ELEKTRONSKIM OTPREMNICAMA (EOTPREMNICA)

Dana **30. decembra 2025. godine** usvojen je **Pravilnik o izmjenama Pravilnika o elektronskim otpremnicama (eOtpremnica)**, koji je objavljen u „**Službenom glasniku Republike Srbije**“, br. 120/2025. Izmjene donose niz praktičnih pojašnjenja i unapređenja s ciljem pojednostavljenja logističkih procedura i jačanja usklađenosti sa propisima.

Jedna od ključnih novina je **jasno razgraničenje situacija u kojima eOtpremnica uopće nije obavezna** od onih u kojima je dovoljno izdati **internu elektronsku otpremnicu**. Ova izmjena značajno smanjuje pravnu nesigurnost u svakodnevnom poslovanju i omogućava dosljedniju primjenu pravila u praksi.

Pravilnik dodatno precizira **postupke isporuke robe u procijenjenim količinama**, kao i **posebna pravila za evidentiranje kretanja robe u uvoznim i izvoznim transakcijama**. Ove odredbe posebno su važne za subjekte koji posluju u međunarodnoj trgovini i složenim lancima snabdijevanja.

Na temelju povratnih informacija korisnika uvedeno je i važno funkcionalno unapređenje: sada je moguće **naknadno dodati određene podatke u već podnesenu eOtpremnicu, bez izmjene izvornog dokumenta**. Time se povećava fleksibilnost sistema, uz očuvanje integriteta originalne otpremnice.

Ukupno gledano, ove izmjene imaju za cilj **smanjenje administrativnog opterećenja**, povećanje pravne sigurnosti i efikasnije upravljanje elektronskom dokumentacijom u logističkim i trgovačkim procesima.

## 6.

### NOVA PRAVILA ZELENE JAVNE NABAVKE U SRBIJI: EKOLOŠKI KRITERIJUMI POSTAJU OBAVEZNI

Od **1. januara 2026. godine** u Srbiji je na snazi novi **Pravilnik o javnim nabavkama**, kojim se značajno proširuje obavezna primjena **ekoloških (zelenih) kriterijuma** u postupcima javne nabavke.

Prema novim pravilima, **najmanje 10% ukupne vrijednosti nabavki** za određene vrste roba i usluga mora uključivati **ekološke zahtjeve**, čime održivost postaje **zakonska obaveza**, a ne više preporučena praksa za naručioce u javnom sektoru.

**Obavezni zeleni kriterijumi primjenjuju se na niz često nabavljenih proizvoda i usluga, uključujući:**

- kopir papir
- IT i kancelarijsku opremu
- klima-uređaje
- sredstva i usluge za čišćenje
- kućne aparate, poput veš-mašina, mašina za sudove, frižidera i zamrzivača

Javni naručioci sada su u obavezi da ekološke aspekte uključe u sve faze postupka javne nabavke – od **tehničkih specifikacija**, preko **uslova za izbor ponuđača i kriterijuma za dodjelu ugovora**, do **odredbi o izvršenju ugovora**.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika, **Pravilnik iz 2023. godine**, koji se odnosio na uži krug proizvoda, prestaje da važi. Ova izmjena predstavlja važan korak ka **zelenijoj javnoj potrošnji** i dodatno usklađuje sistem javnih nabavki u Srbiji sa **ciljevima održivosti i ekološkim politikama Evropske unije**.

## 7.

### VAŽNA NOVINA ZA PAUŠALNO OPOREZOVANE PREDUZETNIKE U SRBIJI

Novom uredbom objavljenom u „**Službenom glasniku Republike Srbije**“, br. 115/2025, produžava se ograničenje rasta **poreske osnovice za paušalno oporezovane preduzetnike** za dodatne dvije godine.

Prema izmijenjenim pravilima, u **2026. i 2027. godini** poreska osnovica **ne može porasti više od 10% u odnosu na prethodnu godinu**. Izuzeci su predviđeni isključivo u posebnim slučajevima, kao što su **promjena šifre djelatnosti, opštine ili mjesta registracije**, kada može doći do ponovne procjene poreske osnovice.

Ova izmjena donosi **veću predvidivost i finansijsku stabilnost** malim preduzetnicima koji posluju u paušalnom režimu, te im omogućava sigurnije planiranje troškova i upravljanje novčanim tokovima u uslovima stalnih ekonomskih promjena.

**CONEO**

# Ideje koje se isplate.

Mesečni Bilten

Januar, 2026.

CONEO.RS



## KONTAKT

### **CONEO – Revizija d.o.o. BEOGRAD**

Knez Mihailova 22,  
Belgrade, 11000, Serbia

+385 11 3039104

[www.coneo.rs](http://www.coneo.rs)

### **Christian Braunig Managing Partner**

e-mail

### **Nevenka Petrović Director**

e-mail